

BRUNO DURAND

I PAJO DÓU VIÈI LIBRE



LOU CHIVAU ALU
1975

LOU VIÈI LIBRE

Ai legi lou libre que, dins la grand plano,
La camello blanco porto à Babilouno:
Libre di mistèri, di terrour malino
Que mandavon l' arpo sus lis arabesco...

Sa religaduro facho, d'uno rusco
Pourtavo d' image pinta pèr li masco:
Aucèu de rapino, béulòli, cadosco,
Que mandavon l' arpo sus lis arabesco...

Lou pergamin rufe d' aquéu noble libre
Me semblavo un toumple verinous, soulèbre
E clafi de moustre, de dra, de coulobre
Que fasien la bèbo 'mé si mourre alabre.

Lis esfins d' Egito que lou soulèu usclo
Aqui me moustravon soun esquino masclo,
Aqui poudiéu vèire la ninfo cheresclo
Que caucigo sèmpre l' areno dis isclo...

Vesiéu li mirage, vesiéu lis esclùssi,
Li pàlis estello dins lou negre espàci,
E di raço umano vesiéu li trigòssi,
Li jour de triounfle, li jour de desfèci...

Tambèn countemplave li nivo profundo
Emai li tempèsto que lou vènt coumando,
Li varai di pople, li vièii legèndo
Que la caravano nous adus dis Indo...

E de pajo en pajo tóuti li misèri
Dis ome e di siècle, li raive ilusòri,
Tóuti lis envejo, tóuti li lussùri
Ansin que de trèvo sourtien dóu susàri.

O lou triste libre que dins la grand plano
La camello blanco porto à Babilouno!
Libre di mistèri, di terrour malino
Que lou desert vaste coungreio à la luno...

MISTERI

Pichoto femo astucioso,
Auro e cisampo, aubo e tremount,
Misterioso, audacioso
Coume li cabro e li demoun...

Lindo e fresco coume l'eigueto
Que vai s'espouscant dins lou vènt,
Rose peccat que fai lingueto
Is iue treboula dóu jouvènt...

Flour e pousoun, joio e lagremo,
Ouàsis dins noste desert
E flèu de Diéu... Pichoto femo
Ensemblamen poumo emai serp!

LA MAN

Digo-me, l'as agu visto
'Questo longo e leno man
Anelado d'ametisto,
D'esmerauda e de diámant,

'Questo man de Veniciano
Fieramen messo en relèu
Dins uno pinture anciano
Au bèu mitan dóu tablèu?

Li det fin sus li belòri,
Em' un gèste negligènt,
Sèmbon mescla soun evòri
I rebat dóu vièi argènt.

E l'ounglo roujo qu'arrosò
Un sang caud e mouvedis
Es coume un fuioun de rosò
Escapa dóu paradis...

VENENOSA

Noun cante vuei li flour que lou bon Diéu semeno,
I jardin benesi: tulipan, jaussemin,
Iéli, magnoulié... li flour de touto meno
Emai de tout prefum qu'embaumon li camin.

Emé lou crid di chot, quand l'oumbro revengudo
Enfresquèiro lou cèu, iéu cueie lou juvert
Bastard, dins li clapas, iéu cueie la cigudo,
Aspre e rufe plantun dins li rode sóuvert...

Es l'ouro ounte li masc, sus lou fiò que chabusclo
An pausa lou peiròu. La cigudo es dins lou
Tian, erbasso d'infèr, sorre de la lachusclo
E de l'estranglo-chin e de l'estranglo-loup.

Soun fuiage amarous, es un divèndre, un trege,
Un jour negre e fatau que l'a fa lou Gringot,
Car soun ramas vióulet empouisouno lou fege
E dins li niue d'ivèr fai miaula Matagot.

Amigo de la mort, dis esfrai populàri,
Di rouino amoulounado e di draiòu desert,
Es l'erbo de Caïn, de Judas e di glàri
Qu'estremon dins soun cor lou verin de la serp.

O cigudo, e pamens cueie ta flour ingrato,
Ta flour en paro-plueio, emé si pecou, si
Grano... e soungé au sourrire irouni de Soucrato
Quand dins la coupo d'or tis iue sourne an lusi!

PANTAIADO

Babilouno, Ninivo,
Palmiro, Teheran,
Azur couchant li nivo,

Tèmple d'or e d'aram,
Ouàsis soulitari
E palais soubeiran,

Vièi païs legendàri
Munte adus lou trantai
D'inchaiènt droumadàri...

Meravihous dardai
Que de longo marido
L'istòri e lou pantai...

Estranjo presentido
D'amourous trassegun
E de vilo flourido,

Lumenous boulegun
De princesso velado
Cercant lou refrescun

Dins l'andano estelado
D'arange, de limoun
E de mióugrano asclado...

D'invesible pijoun,
De doulènti tourtouro
Roucoulamen rejoun

Dins la ramado, quouro
Lou riéu a lou fremin
E lou jo d'aigo plouro...

Prefum di jaussemin,
Arderouso tebeso,
Mistèri di camin

Munte, cercant souleso,
Li parèu pensatiéu
S'esvarton sout li tesos,

Flambour di longs estiéu,
Resplendour di niue caudo,
E di lau argentiéu...

Ametisto, esmeraudu,
Roubin, perlo, safir
E diamant qu'esbrihaudo

Coume un vaigue trespír
De lagremo escoundudo
Au jardin di desir...

Febrouso languitudo
Au mitan di tresor
E di beatitudo,

Invincible desbord
D'anci que descounsolo
Tóuti lis estrambord...

Car, tau la parpaiolo
Que m'a tant pivela,
Siéu pèr uno espingolo

Au suve espingoula!

© CIEL d'OC – Setèmbre 2010